USA VALUES, LLC

Details of PVofPE-Prek

Savings

Positive Expections Presented by USA VALUES, LLC

Who would pay $10,000 today for $1,000,000 over the next 40 years

plus 2% inflation given a 5% risk factor applied each year. Say $500,000 PVofPE-Prek

How do we get this Investment opportunity into the Private Sector.

Positive Expectations are the opposite of demonstrated failure

given attitude, commitment, strategy, and tactics

Where is the new money for 2,000,000 children per year at $10,000 each

We fail to reach the bottom half of the bottom half because New Money from the Bottoms Up does not exist!

New Money Needed $ 20,000,000,000.00

TW, PVofPE-prek

Gapped Children

Per Child Positive Expectation of Benefit - Savings

	20% more of the children stay out of Jail	The child earns more	A mom earns more	A dad earns more	city saves	county saves	State Saves	school saves	Aff - USA VALUES Staffing	total		
		$ -	$ 1,000		$ -			$ (1,200)	$ 900	$ (200)	Age 6	Year 1
		$ -	$ 1,100	$ 500	$ -			$ (1,500)	$ 10,900	$ 11,000	7	Year 2
		$ -	$ 1,210	$ 575	$ -			$ (1,800)	$ 900	$ 885	8	Year 3
		$ -	$ 1,331	$ 661	$ -			$ (1,800)	$ 900	$ 1,092	9	Year 4
Est of		$ -	$ 1,464	$ 760	$ -			$ (1,800)	$ 900	$ 1,325	10	Year 5
Public Sector		$ -	$ 1,611	$ 875	$ -			$ (1,800)	$ 900	$ 1,585	11	Year 6
$ 40		$ -	$ 1,772	$ 1,006	$ 40			$ (1,800)	$ 900	$ 1,917	12	Year 7
$ 40		$ -	$ 1,949	$ 1,157	$ 40			$ (1,800)	$ 900	$ 2,245	13	Year 8
$ 290			$ 2,144	$ 1,330	$ 40	$ 250		$ (1,800)	$ 900	$ 2,864	14	Year 9
$ 560		$ 1,000	$ 2,358	$ 1,530	$ 60	$ 250	$ 250	$ (1,800)	$ 900	$ 4,547	15	Year 10
$ 580		$ 1,000	$ 2,594	$ 1,759	$ 80	$ 250	$ 250			$ 5,933	16	Year 11
$ 730		$ 1,200	$ 2,853	$ 2,023	$ 80	$ 400	$ 250			$ 6,806	17	Year 12
$ 2,167	1154	$ 1,440	$ 3,138	$ 2,326	$ 80	$ 533	$ 400			$ 9,072	18	Year 13
$ 2,300	1154	$ 1,728	$ 3,452	$ 2,675	$ 80	$ 533	$ 533			$ 10,155	19	Year 14
$ 2,300	1154	$ 2,074	$ 3,797	$ 3,076	$ 80	$ 533	$ 533			$ 11,247	20	Year 15
$ 2,300	1154	$ 2,488	$ 4,177	$ 3,538	$ 80	$ 533	$ 533			$ 12,503	21	Year 16
$ 2,300	1154	$ 2,986	$ 4,595	$ 4,069	$ 80	$ 533	$ 533			$ 13,949	22	Year 17
$ 2,300	1154	$ 3,583	$ 5,000	$ 4,679	$ 80	$ 533	$ 533			$ 15,562	23	Year 18
$ 2,300	1154	$ 4,300	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 16,600	24	Year 19
$ 2,300	1154	$ 5,160	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 17,460	25	Year 20
$ 2,300	1154	$ 5,934	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 18,234	26	Year 21
$ 2,300	1154	$ 6,824	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 19,124	27	Year 22
$ 2,300	1154	$ 7,847	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 20,147	28	Year 23
$ 2,300	1154	$ 9,024	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 21,324	29	Year 24
$ 2,300	1154	$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 22,300	30	Year 25
$ 1,146		$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 21,146	31	Year 26
$ 1,146		$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 21,146	32	Year 27
$ 1,146		$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 21,146	33	Year 28
$ 1,146		$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 21,146	34	Year 29
$ 1,146		$ 10,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 21,146	35	Year 30
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	36	Year 31
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	37	Year 32
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	38	Year 33
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	39	Year 34
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	40	Year 35
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	41	Year 36
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	42	Year 37
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	43	Year 38
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	44	Year 39
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	45	Year 40
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	46	Year 41
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	47	Year 42
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	48	Year 43
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	49	Year 44
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	50	Year 45
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	51	Year 46
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	52	Year 47
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	53	Year 48
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	54	Year 49
$ 1,146		$ 15,000	$ 5,000	$ 5,000	$ 80	$ 533	$ 533			$ 26,146	55	Year 50
$ 60,657	$ 15,002	$ 416,588	$ 205,545	$ 192,538	$ 3,380	$ 21,404	$ 20,871	$ (17,100)	$ 19,000	$ 876,327		

$ 615,067 40 years of savings or growth in GDP

City Saves

Years	Kids		
15	125	1875	Kids
2 officers		150,000	
Max per child		$ 80.00	

County Saves

Half of Allocated Justice Budget - County

1,000,000

$ 533.33

State Saves

Half of Allcated Justice Budget - State

1,000,000

$ 533.33

Schools Saves

1. Start 125 Kids

One teacher $ 75,000

$ 600

2. Max after 3 years 125

Two teacher $ 150,000

$ 1,200

3. Increase 50% for the inclusion of Admin Costs

Start 1200

after 3 1800

Stay out of Jail for one year 125 15 1875

1 year is $75,000

20% of the 1875 kids will stay out of Jail during the age of 18 to 30 because of this

375 times $75,000 $ 28,125,000

Per child Expectation $ 15,000 1875 children

Per year per child $ 1,154 13 years

Wasted money (money not building assets) causes deficits

Deficits creates inflation regardless of how they are paid for because public debt never gets paid back.

Inflation is tax on everyone not in a current income stream (the poor, the elderly, the rich who do not work)



ERSD-RA local spending $ 10,000.00 per child

Local Payroll for USA VALUES, Inc. $ 350,000.00

One location

25,000 kids

12,500 at risk kids

833 Per year at risk

Payroll for FTFRTFT efforts in schools

4-6 districts $ 400,000.00

$ 900.00 $ 750,000.00